

САНА ОЛОХ

ССКП ЧУРАПЧЫ ОРОЙУОНУЛААБЫ КОМИТЕТЫН УОННА ҮЛЭБИТТЭР
ДЕПУТАТТАРЫН ОРОЙУОНУЛААБЫ СОВЕТЫН ОРГАНА

Орган Чурапчинского районного Комитета КПСС и районного Совета депутатов
грудящихся Якутской АССР

№ 137 (3937)

1970 жыл. Сэтинньи 19 күнэ
ЧЭППИЭР

Таксара 40 сыла
Сыаната 2 хирчы

ЫЙГА—«ЛУНОХОД-1» СОВЕТСКОЙ АППАРАТ ССТА иһитиннэриитэ

1970 жыл сэтинньи 17 күнү-
гэр Москва биригээтинин 6-чаас
47 мүнүүтөгө «Луна-17» ав-
томатический станция Ый нуу-
ругар Ардактыр муора оро-
йуонугар сымнаастык олордо.

Станция олорор ступеньгар
«Луноход-1» диэн бэйэтэ хаа-
мар аппарат олордулунна.

Космонавтика истэрияттар
аппарат бастаан Сартан салалар
бэйэтэ хаамаппар автоматический
аппарат Ыйга тирдилиннэ уон-
на научнай чинчийиллэри мы-
тымына сфалаата.

Ый нууругар бэлэтэммит
оройуонга станцияны олордуу-
су хааччыйар сыалынан сэтин-
ни 16 күнүгэр Ый атынаады
куйаарга манердаахын ытык-
лыбыта. Ол түмүгэр станция
эллиптической орбитада киирбэ-
тэ уонна Ый нууругтан 19 ки-
лометрдаах үрдүгүнэ көнүтэ.

«Луна-17» автоматический
станция Ый искусственной ор-
битаны орбитада киирэн Ый-
га сымнаастык түһүүтэ уни-
фицированной олорор ступень
көмөтүнэ мытымына.

Түһүү кэбиниттэн, станция
бортовой системаларын үлэ-
рин барыбаркалалар уонна
Ый нуурун көрүү кэбиниттэн
Москва биригээтинин 9-чаас 28
мүнүүтөгө «Луна-17» стан-
циятан аналлаах трап устун
«Луноход-1» автоматический
аппарат Ый нууругар үүтэ.
Бэйэтэ хаамаппар аппарат Ый
нуурун устун айааннаахын 8
көлүөнүлөөх шасси көмөтүнэ
мытымылар.

«Луноход-1» аппарака
уонна олорор ступеньга былаах-
тар уонна Советский Союз Го-
сударственный Герба, В. И.
Ленин барысыа ойууламмыт
мытымыларга туруорулунулар.

Ый нууругар научнай чин-
чийиллэри мытымы түһүү
кэбиниттэн араас көмөтүнэ
спирдэ уонна «Луноход-1»
үлэллэр хаачыстыбаларын бары-
баркалалар анал «Луноход-
1» научнай аппаратурадан,
радионам сибээстэтин уонна те-
левизорунан көтөн көрүүтэ
аналлаах прибордарынан уонна
системаларынан сөбүлөнө.

Космический куйаары аба-
лаах сыалга үөрэтин уонна ту-
һанын туһуна Советский Союз
уонна Франция сөбүлөннэлэ-
гэр олордулар «Луноход-1» бор-
дугар Ыйга лазерный локация-
лаахын аналлаах француз-
ский тайтэсччи (отражатель)
олордулунна.

«Луноход-1» түһөрүлүнэ-
тэ уонна сүһүөгүттэн 20 метр аба-
ра барда уонна былааннамыт
экспериментер олорууга киир-
дэ.

«Луноход-1» хамсаахын
салалары араас космический
сбээстэтин кэбиниттэн аппарат
былааннамыт уонна Ыйга ту-
һанын куйаары рельефин харак-
терин туһуна телевизионнай
информацияны туһанын көмө-
түнэ мытымылар.

Телеметрический информация
көрдөтүүтүн «Луноход-1»
бортовой системаларга сөптөөх-
түн үлэллэлэр.

Советский наука автоматич-
еский аппараттар көмөтүнэ
Ыйга чинчийитэ сыла көдүү-
тэ уонна средстволарына.

БЭЧЭЭККЭ СУРУТУУНУ КӨБҮЛЭЭЧЧИЛЭР

«САНА ОЛОХ» хаһыат бу бу отделение «Кыым» ха-
дыла балаһан ыйы 17 күнү-
кэри нүөмүрүгэр сибээс Ди-
ригээбэ отделениега 1971
сылга периодический бэчээк
сурутуу садалаан эрэрин туһу-
на суруйан турабыт. Бу күн-
нүгэ эмиэ ити болууруоска эр-
гиллэн отделениега сылдан үлэ
тоһо-хачча барытын биллэти-
бит.

Урут суруллубутун курдук от-
делениега 14015 солкуобайдаах
сыла сый бэчээтигэр сурутууну
мытар былаан тирдилилбитэ.
Ону толорор кэбиниттэн үлэ эр-
дэттэн былааннаахтык садала-
мыта. Онуоха почтальоннар, бэ-
чээти общественный таргатаач-
чылар үлэлэр күүһүрдүлүбү-
тэ. Ол түмүгэр былаан 16755
солк. суумалаарынан толору-
лунна.

Сэтинньи 15 күнүгэр түмү-
гүнэ отделение хаба түөрт
кэбиниттеригэр олоростулар
барыта 3849 экзemplяра араас
материаллар уонна сурунаалла-
ры сурутардылар. Ол иһинэр
республиканский бэчээк 2118
экзemplярга сурутуу мытымы-
на. 1971 жыл тохсунуууттан ала-

хаһыат 448, «Эдэр коммунист»
355, «Волжск» 349, отгон
«Сана олох» 479 экзemplярга-
ра кэлэн сурутааччыларга тар-
гатыллылар. Итиннэ тэҥэ суру-
тааччылар «Огонек»—68, «Нау-
ка и жизнь»—53, «Крестьян-
ка»—79, «Советский экран»—
79, «Мурзилка»—81, «Веселые
картинки» 105 экзemplярдан
ылан аадыахтар. Аадыаччы-
ларга «Хотугу Сулус» сурунаал
388 экзemplяра тирийбэ.

Отделение үрдүнэ бэчээк
сурутуу маанын үрдүнэ тэрэ-
һиннээхтик барытыгар уонна
хас биридин мал сурутуулаах
буолуутугар почтальоннар, бэ-
чээти общественный таргатаач-
чылар кэбиниттэн ортотугар
тэрийдэр, өйдөтөр үлэлэрэ улахан
орууланна.

Мааны барылаһыт былаан
аһара толоруутунан почтальон-
нартан абах үлэни ыттан, сү-
бэлээн-сүбэлээн Хадаары ха-
ба үлэллэр почтальон Е. Ф.
ВЕРОВ бастабыт. Егор Фомич
1700 солк. былааннаах сору-
дун 2000 солк. толорбут. Бу
аһардаах хас биридин сурутаач-

чыны тэрийдэр, көлөстөн үлэлэ-
рин түмүгэ. Ону таһынан 184
солкуобайдаах таргатааччы су-
рутааччыны мытымы.

Александр Кузнецов Пестерев
Уорда биригээтинин апа-
люунаан үлэллэр. Кэби сылаан
айы бэчээк сурутууну бэйэ-
тин хаба сиртэр хас биридин
мал, үлэллэр хаһыаттаах, су-
рунааллаах буоларын анал ула-
хы кыһааһытын уулар. Ый-
ыл даһаны таб. Пестерев 16-5
солк. суумалаах сурутууну ха-
тар былаанна 2011 солкуоби-
лыман толордо. Онон кэби кэ-
лэр сыллаагы почтата аһалан
өтүгүнэ элбириин тэҥэ аһала-
на эмиэ маарыт буолла.

Р. П. Данилов сибээс бу от-
делениега почтальон сарайы
араах сиртэ Чакыр биригээ-
тигэр тирдирдөөччү-таргатаач-
чы. Роман Петрович бэйэтин
үлэлтэр улахан эппэртөөхтик
уонна кыһааһылаахтык сы-
һаанналар. Ону кэби бу от-
делениега уһунуок почтальонна
үлэлээбитин устатыгар хаанын
да сыһын-суһаанна мабатарда
көрдөрөр. Отгон бэчээк суру-
тууга кэби тоһоҕо даһаны ак-
тивнайдык ылааччы. Кэби
70-ча мал хаба сурутууну
ытатта.

Бийи кэбиниттэн бу улахан
(Бүтүүтүн 4 стр. көр).



1. Советский наука
уонна техника сан-
гуулуучулаах ситиһи-
тэ. Ыйга «Луноход-1»
диэн бэйэтэ хаама-
ппарат үлэтин саба-
лаата.

2. Партийнай тэриитэлэргэ от-
чуоттуур-быбардыр мунньахтар
тустарынан 2-с балаһаа аабын.

3. «Буйун учуутал—колхоз пре-
седателэ»

4. Араас сонуннар



ЫЧЧАТТАР ЫЛСАЛЛАР

Эрилик Эристин аатынан колхоз маанынсыгарын
куоталаһыларын 10 ыйдаах түмүгэ оһоһулунна. Куо-
талаһы инники күөнүгэр былырынныттан ыла Комсо-
мол 50, сарайы аатынан Уорда ыччат-комсомольский
ферматын маанынсыга Мария Титова хас биридин
мытымытан 2257 кг. үтүү маан бастаан иһэр. Иккис мээ-
тэ «Сардага» ферматын маанынсыга Александра
Пестерева тигистэ. Кэби хас биридин ынаһытан 2151 кг.
үтүү ыта. Ордук үөрүүлээх баар—куоталаһын бу
бастыгына иккис ыччат-комсомольский фермалар сар-
шайдара. Кэбилэр куоталаһыны көүлээһинэр бэйэлэрин
биргэ үлэллэр эдэр дүүһэлэригэр үлэһэ үтүө холобуру
көрдөрөллөр уонна бааһы оһоһуларын үөрэтэллэр, мааста-
рыстыбада уһуулар. Уордага Чурапчы, Сардагада Ди-
рин орто оскуодаларын бүтэрбит оһолор үлэллэллэр.

Колхозка 10 ый түмүгүнэ 1600 килограммтан абах
үтүү мабыт 25 маанынсытан 6-та комсомолка ыһа-
тар. Кэбилэртэн бастык түмүгү Матрена Васильева
(Уорда) биридин ынаһтан 2117 кг. үтүү маан ситистэ.
Анастасия Толстоухова 1992, Пелагея Капитанова 1639
(иннин «Сардага» ферматытан), Анисия Тарабукина
(Болмо), Ирина Никонова 1687, Матрена Дюдорова
1618 кг. үтүү ытылар.

Ыччаттар кыһааһын көмө үтүү түһөрбөт иһин ду-
луурдара инникитин да көмтүө суоҕа. Кэбилэр ол сити-
һиллэрэ партия XXIV съезигэр кэрэ бэлэһинэ бу-
луоҕа.

«СО» КӨРР.

Кэлэр сыл суотугар

БОЛТОҢО. (Телефон-Советын депутата Тая
ная). Силлэтээх ыччат-ком-
сомольский ферматыгар 10
кылааһын бүтэрэн комсомол
путевкатынан тахсыбыт Зоя
уонна Уля Местинковалар,
Аня Борисова, Тая Лясти-
кова маанынсытынан үлэ-
лиллэр. Кэбилэртэн Зоя
Местинкова уонна маһиллэ.

Н. ВУШУЕВ.

Уон Ый түмүгүнэ

Уон ый түмүгүнэ Эрилик
Эристин аатынан колхоз Ха-
йахыттары биригээдэ үтү
радовей маһын былаанна
865 центнеринэн аһарда. Ол
түмүгэр үтүү государствен-
аппаратын былаана 143,1
быраһыан толорулунна. Бири-

Н. ФЕДОРОВ.



МОСКВА. Тыһ хаһааһыт
батын электричестволааһын
Бүтүн Союзтаагы научнай-чи-
тебэр институтун үлэллэр
«Автомат» диэн ыһах аһар
параты ойдулар. Сана аппарат
ыһааһы маһынан ыһах собуу-
лар.

СНИМКА: ыһааһы аһар
аппарат.

В. Коркин фотота.
ССТА фотохроника.

Партийнай олох

Партбүрө уонна коммунистар критическэй этиилэрэ

[illegible]

Байгуулагчид илэ критический эхлүүлсэн болохыг хэлэлцэнэ. Иргэдээр байлаа үлдэнэ байна. Бастаа, кадрдыг сууцардэг- нингэ үлэ сөрөх "салаларыг" байз нийтэн сөнөөх дхөннөрү турургааныг. В. И. Ленин төрөөдүг 100 слага түлээтүн керсэ бийрэн рабейдарыг байзэстийнэ илгынэн со- циалистический куугалааны көх- төлүүн тэрлэйнэ. Байлалыг юулейнэй салга нхитический- маасайг үлэ, үлэнтэр болох- тын элээр нийрэнэ дөмн- зары, дхылалары, бөснэлэриг өгөөт кууруу.

Партийний уюунай нунуулахтарта 11 арам боиштротс корулу-бууттун 5 тогул эиниэттэх сал-ийар үлэһиттар отчуоттара ист-линнэ. Үлэ дыһеһилииниэтин боһорсөтүүт, арамгыһыттары ут-ры охсөһүүтэ үлэ балаһча уугу-наахтык ыһаһылына. Дыһеһи-лииниэни кэһэһчигэлэри общес-твенность дьүүлүүтөр түрүүтү, профсоюз мөсткөүһи үүрээһина, администрация, биркэһиэһиэ сө-мөһ тарамы тарыһиннэ. Техни-кара, оборудованиһа эһиһэтэ суох сыйһалһанһыны өһөн интэр-дироттор мьорөнн туттуу уюһна материалһый эһиһиһчэ тарды, ситэтэ суох да буоһлар, пашыт сыйһаһаһлар күүһраудуһна.

Пийн 10-ий түрүүгээр дэлхийн амьсгалт элбэгтэйлэстэй би-
нэр төлөрүүг кууцаана суух
хөдөрүүлэр сүтүүлнүүлээр.
Оройгоор холхотыгээр уоша
сөөхөгээр үгс корүүнээх ме-
лоратиний, хааайгытбайнний
үлээр илээр соруулах механи-
цирланний эгээрт техникан
сөөхөгүүр хичимлан үлээрээ.
Од түмүүр 270 тынхмача сол-
сөөхөгдөнх бэлдэн 15 ты
хичмача солсөөхөгдөнх авара тө-
лөрөгө злүүхмэг элбэгтэйлэст
бөгөөт валовой бордууксуяны
огтүүг 107,1 бырыллан тө-
лөрд. Од илгэр бугар үлээр

114.2. җышын сәләһүнү 101, сирә төрдүстән тунсарыны 97 биярылған толортотот. Этэрәт биялал ассыт сымларга бүтә-рылаһытәт үләхәри сизәриң ыттылаһа. Мәһирә, Түөлүмә, Бәһәра, Сәләһүт, Хандайыкы, Күддә һәрүк дуһриһан, тәһ-һан бүрүлүһүт үнәхәри тәх-һан көһү сымдыр һаһа тун-һан өһөһүһүнә.

инвизициалынхаа бэлэгчлэл үзэ
мэтэлэлэнэ. Мэвээг бөөлмөлөн
Матрукин В. П. сэлэвчмэлчлээх
бастайнгийн үзэллэр зүвэн хө
рлэлэн бэлэмлэн 104,9 быра
гийн төлөрдө. Мэдвэхэн хотон
сүтэнхлэхийн уошна Урэх Кү
рө, Болонго Чакыр хотонхон
сөрөх хөрүснэрэ шогшудуушнар.
Өгдөөлөн үзүүлэн нэлэлэй бө
рөдүүсүүлэ шогшута 96,8, та
бар эргнэрэ 100,9 бырийн
төлүүшэр.

Коммунистар производстволар орунларга үздөн-иэр. Кинистер 65 ырыб-ылангара производстволарга быытчы үздөннелер, былаанларын, соруахтадын апаре те-лорелер. Холелур, коммунист трактористар Т-100 тракторы-нан еыл устата 3700-гектар еемнавыс хорутууну ешорер бы-лаанларын 10 ыйга Еомов Н.Н. 108, Толстиков П.С. 241 гекта-рынан апардылар. Ксенофонтов Н.Н. сааайар мехетерест бири-гездате еемнавыс соруадын телорде. Шофер Иванел Ф. Н. емне үрлук хордоруулаахтик үз-ленир. Маных холелурдары эл-бери аралмааха ени.

Партийнай тэрилтэ уонна администрация өссөт оройуоннай партийнай конференция уурааһын толорууи бөтүмүннэх үлэһэри аһэттэлэр. Манны ордум чорботон таах мастеровой уонна астабуйуу тутууги улахан доһо аһэттүмүннэ. Ол үтүмүр мастеровой көндөйө аһэттэ, астабуйуу ситэрэллэи тутулууннэ.

[illegible]

Ордух Спиридовон Н. Н., со байдсайдгах өрмүүнүүр шат төрөх хэвдээс хэвдээс үзүүлнэр 10 мй түмүүгүн байдсайдгах баар дээ 74,1 бэрхдээс төсөрдө. 51 трактор онугтар 39 тракторы өрмүүнээс. Манга үлд дүмүүнээс, бэрхдээс мөдтөх туруктаах. Төрлөх байдсайдгах байдсайдгах баар дээ 74,1 бэрхдээс төсөрдө. 51 трактор онугтар 39 тракторы өрмүүнээс. Манга үлд дүмүүнээс, бэрхдээс мөдтөх туруктаах. Төрлөх байдсайдгах байдсайдгах баар дээ 74,1 бэрхдээс төсөрдө.

Нарьтооро биеэрийн коммунист-тарга сэрүдэхтэри бээрэн толот-руута, ону хомтүрүүлэааһын-га сөөтөөх ардааһын туруурбата. Көрдөрөн агитацияны тэрийн тулсарылааһбата.

Тираж турар сорулунан катилеткн бүтүлүк сызын сипаттап, лухтик түмүктүүргэ уюна СССР XXIV сызын достойнайдык көрсөткн коллектив атынымыз абз-бизгн катилеткн талорууга социаллстическай куоталанымын пизенек тарийын, политическай-интер үлүн түмсарым бузала-лук.

Н. КРИВОШАПКИН.

ПАРТИЙНОЙ ТЕРМИНА СЕКРЕТАРА



Архангельскаяга ССРС жаны
наместарыи Союзун уонна
хотугу отделенналарын уба-
ластар икки архангельскай
Сайдыбыт Хотугу сир-ди
фото-быыстапка төрүттээх
Керелин, Архангельская, Волод-
скай, Мурманский уобластар
уонна Комм. АССР долумен-
тальнай уонна уус-урач фото-
графыа сүүстэн тахса кыла-
дарын үлэлэрэ көрдөрүүнү.

СНИМКА: быыстапка та-
лалыгар.

СТА фотохроника.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВО
КӨДҮҮҮН УЛААТЫННАРЫАХХА

Ленин аатынан колхоз Эмү-
лууннаабы уюнастагы тәрәй-
най тәрлэтэти отуоттуур бы
бардыр муһнаа ССКН ИК
ажеминьтаабы (1969 с.), от
ыйнаабы (1970 с.) Пленумш-
рын уураактары кордобулт-
рытор сеп түбөһиннарэн, урук
политический таһымга, партей-
най принципалянай критика-
ны төһитиннен кытылыска.
Учуонка турар 40 коммунист
бука бары калэн, 16 киши от-
чуотунай даһылаати дүүллэ
кингэ кытына.

Очуултуур мэндэ партийнай
бүрө В. И. Ленин төрөсбүтө
100 сыла туолар юбилейын
чигинэн ахтылганга тунэх сы-
лын бэланнарын ситхиндөөх-
тик төлөрөгө коммунистары,
колхозахтары түмөк, паркий-
най тарыйар, политической-ин-
тэр үлөни бэлэйдэ туспарбыт.
Уопсай партийнай муньахтар
биримэтигэр ытымалан, уча-
стик иннигэр турар хаһаймэты
баннай, политической соруки-
ры биримэтигэр дүүллээн,
баар итөөстөрү туоратар ды-
һаллар ымыллыбыттар. Ааспыт
сылга коммунистар политичес-
кай үөрөхтөрө балайда тэрээ-
һиннээхтик түмүстэхтэнт. Ынах,
мэҕэрэ сүөһү интинин бэлан-
нарын төлөрүүгө, государствен-
дүүгү ачыткыаһынга, өткөкүн-
га сорох иннини хардымалар
өткөһүллүбүттар.

Ол эрээри, партийнай ёро, цини секретара Аржаков А.А., общественнай производство модүүһүн улаатыннарынга, колхоз финансовой экономикай туругун бодорготууга, биридди коммунистар баһалыгар көһүлүүр оруонлаларын үрдэтингэ сөптөх тэрийэр үлэни ыыппатых, колхозбай коммунисттар Муну

53 чилимнээх комсомольский тэрилтэ, сүүхүний аябыллар бастай, производственниктар үлэхинилээр, государственнай тэрилтэлэр баалар. Ол үрдүгүн отчуоттуур камнэ партийнай тэрилтэ биир да киһини үүмэтэх. Ыччаттар, комсомолецтар ортолорусар партийнай тэрилтэ, чынаастах салаатта икэн-тоһон тутумнаах үлэни ыһытаттар, киһилэри общественнай уонна салайар үлэҕэ сыһыаран тартым көлтөх. Ол да иһин бу учаастак байыта үөрэттөрөн, итгэн таһаарыт биир биригэдьиннэ, специализи суох. Соробор кадр кийбэтимиэн, үлэлэрин ийлибэт дьоннор салайар үлэҕэ туруорулла аллар.

Нийлмэлээр оргоотугар поли-
тескай интэр улз нэлтхтук
ымтыллар. Урэх Күөрө нулуу-
бугар биэр сымга сэмдидсэй
үгө уларыйда. Старостя М.Н.
салайлааччылаах агитпункт үчү-

гэйдик үлэлээбэтэ,

Сорох коммунистар партийнай дүссөнчиллэһини элбэ партийнай сүрүдэхтары-толор бот быһыыллары таһаарбыттар. Тракторист Сысолатин Н. М. механик Себакин Н. А. элбэтик ырыталааһы, дүүллэһини каттааһы партийнай мээрэһи таһаарбыттар. Онкообор Иконен А. Я., Кардашевская А. П. бириэмэтигэр чыһарыскай усулуостары толөөбөттөр. Сорох коммунистар партийнай сүрүдэхтары аһайан толорбохтоо партийнай мунууһахтарга таһаарбыттар, сырыттаһарына дьаны, дүүллэһиннэр бөһүрүстэргэ тил эппэттөр.

Билдэрин курдун, колхозын
рахан финансовай-экономиче-
кай балаһынньааланх. Колхоз

Партийнай тэриятэлэргэ
отчеттуур-быыбардыыр
мүнньахтар

таалхтарга биэрэр хамичтарын
гар, хаагайсыгыннай ороо
нуоттарыгар оборотнай сродств
тнйббт, государствода биэрэ
лбэх сууда нэстэх, улхн
сметнай етотмостаах тнйынча
лыы суоһу кннрэр икн хот
нун тутуутун мыта снлдэр. В
марахан бэлдннннннннннннн
сарга, тух ханнннннннннннн
щественный производство к
дүүһүн улхатнннннннннннн
наттан улханыггар тнйб көм
чнлэһннннннннннннннннн
тын олоххо кннлэрэртэ, хо р
эрсэни муһутуурдук тннннн
и бры волкостаахтарнннннн
үлө кнннннннннннннннннн
тнннннннннннннннннннннн
тнннннннннннннннннннннн
кнннннннннннннннннннннн

Калин сыйларга колхоз сүе
күттөн илэр бородууксуята
таггары түбөн илэр. Нырэй де
лөй тахымыта 61—62 быры
мынтан үрдэбэт. Участакка
73 ынах сүөһү, ол иһинтэн 47
нырэй көнүбүш өлө. Ич сү
рүн бирчичиниэтинэн сүөһүн
көрүү харайымы, аһатымы элэ
бүн таһынан, ынах кытарааһы
на сыйлыта зайы элбөр
буолар. Быйыл 10 ыйга 267, о
иһинтэн Одулуунга 126 ына
кытараата. Итинтэн колхоз 18
таһымынча солк. нөчөөтү сүмтэ
Балаган ыйан ортотуттис ил
ынагы искусственной сымалы
ни тохтотуллубут. Алткыны
га баара эрэ 3 ынах сымалы
мнт. Осемонатордар уурбай
атын үлэвэ үлэлин сылдычалар
Комзунист осемонатор Талч
ковская П. 3. баара эрэ 8
ынагы сымалыабит. Кини иһтэ
раабыт 126 ынагы бу күнүэргэ
киттаан сымалыири улаа

«Эннэл сангалым сэмэлэнэ ха
козика барыыстаах буолуо» дии
дойдохтуур. Колхоз бырабы
дыаһыата өссөмөтөрдөр хал
настарыан төбө ыһады сэмэлэ
биттэригээн, ууланиарбытарын
тан тутулуктаах өкөрөр өкү
гар, ыйга 120 солкуобайы быһ
толүүргө уураактаабыт. Итинь
материальнай интэриэстээх бу
луу суох оһоһуллубут. Ыһахта
өлүс оһоһулаан төрүүлэр. О
түмүгөр хыстыкка киирингэ 3
кг. ыһааһыннаах кырайт
эмиз бааллар, билгити 32 6
роон үһүс, төрдүс сөрүөттөр.
Үгүс фермаларга минеральнай
витаминаах обин аһыкка ба
рыллыбат. Кыстыкка сүөһүл
алтынны 23 күнүгөр эрэ бу
тэһиктөөхтүн хотонго киирб
төр.

Валовой үүт уонна биір фуражнай ынахтан үүтү маһаһа былаана 84 бырыһыан толорулаһубут. Юбилейдаах сылта биір да ферма үүт ыамын былаанын толорбокко иһэр. Уон ыйга былырын кытааһар 1340 центнер үүт итэбэс ыанан колхозка 41559 солкуобайдаах көчөстүттүгэ. Салһытан баар суода 1,3 өрө оһо ыһылыһна.

29, ол нийтэн 11 тусенгтний, 18 келүһэлээх трактордир, шки шасси-трактордир баялар. Итинтэн билигин 18 эрэ трактор үлэлшир кыяхтаах, бие келүһэлээх, биир шасси-тракторы, биир кэмбайны үрлээн сиппаас чааска кубулууппуттар. Ол түмүгөр, баар техниканы үчүгөйдик көрөн-харайан, үбүл кэмгэ үрдүн өгөрөн таһаарым-лалхтын үлэлтөргө механизатордарга материалнай интэриэс суох буолбут. 10 ый түмүгүнэн биир уелоннай трактор өртөтүнэн 172 эрэ гектар симналас көрүтүүнү өгөрдө. Бу атын колхозтар көрдөрүүлэриттэн быдан намыһах. Вилигин фермалар, тэрилтэлэр, колхозтаахтар сыарба үрдүттэн отторун-мастарын түһүн олороллар, сорогор от кыһан тиздilibөккө сүөһүлэр аанна аһаабат түбэлтэлэрэ таһаарыллыбыт.

Ити барьта общественный
производство кэдьүүнү үрэл-
гэргэ учаастак коммунистар
сөптөөх тэрийэр, интэр үлэни
мышпатахтарын түмүгэр таар-
са. Маныаха көмчлээйин ре-
жимин күүнүрдэр уонна про-
дуктто резерваларын туһаны-
ны тупсарар туһунан партия,
правительство дыһалларын
олоххо киллэрингэ сөптөөх тэ-
рийэр үлэ шытталыбатада ула-
хан итэрэйдээн буолар. Үбү-
айы кордоомоохунга, көмчлөөбөр
буолууга, сүөһүнү аартуу-
харайыны тупсаран киһи бөрө-
(Бүтүтүн 4 сүр. нэр).

ИИТЭР-ӨЙДӨТӨР ҮЛЭ
НАМЫНАХ ТАНЫМНААХ

Тутуу участанын ишине
ди профессор олохтоох комите-
тын председатели уй. НОБ
С. С. комитет бийр таллаа
улэтин олурутаата.

Ошно үгэс курдук тугуу
участгийн 10 мйдаах түмэт
ахтылзына. Сылалары бэлдэн
10 мй түмугүйн 115 бари-
лган туолбуу. Бир жд
огорон таазаарыга 121 б
рлалган эбэтэр 7000 сэд,
өнугтар 7140 сэд, үлэ тэд-
рулунна. Рабочай мйлары
хамнаа 281 солкубайга
төнгөстө. Төрлөгө 13 т
лалача солкубайдаах барыс
кнрхдэ. Сэтинньахосминь
мйларга кэлэр сын суугтар
үлэлигээр. Умсай үлэтан-
нас этиник ситинкнрлэ-
р коммунистическай үлэ
ударниктара, бастын рабочай-
дар Нихутов Н. Н., Лыткин
Е. Н., Матаров Н. Т., Неус-
тров А. М., Аренин Е. А.
үгэс олодөөхтөр. Кинилэ
үгэс хөлбурдарын рабочай-
дар Цыпандин Н. П., Собакин
З. П., Белнев В. О. батынан
үлэлөөтилер. Уһаа латта-
мт табаларыстар тустаах те-
лөөр үлэлирө үчүгэй хааныс-
тыбалаах, тунсарай буолары-
тар кыһаналлар.

Од эрээрн нийтэр-ойдотор, пол-
литический-массай үз та-
хизна мөлтөрө мушганаха бэ-
лэгтэннэ. Ааспыт сэдвнээхэ
работаймга техницимүү ку-

НУРУСА ТЕРНАЛЫКЫТА. Ошшо
пронкалган чынык тап. Немец
адам Н. М. адамдан баран
бир да амантасын чыныкта-
ла. Намыска партиялык та-
рыкта, жакынкы саясатта түтү-
гү өтүрүтүлүшү. Басыл та-
рыкта чынык азыркы чынык
минимуму үчүрүтүр курулук
(пронкалган тап Артемьев
Н. М.) бир эре амантасын
саясат. Ошшо 24 амантасын
саясат.

Интер-Город 7.33 770754

юм С. М. простоду талаарыг, илэрхийлэр. Урсаймал тэрилтэргэ механизацин кууьун тухайны намйлах турунтах.

Рабочайдар ўзларини халқларнинг қордоғига, шунинг билан бир вақтда критикалашганини, ону ууоратилганга исмига халқматга биир суол орууду млар. Қомилбух икин, таб. Нонов Н. В. редактордаш «Строитель» халқмат аниш: сизга ўс нумери таънаришан лан мугорданмиш. Бийли бу

Үзбиктар идеявий-политический оттуви нигиллихларигар периодический бочот биланар султалах. Учаслак улуви 1300 солкубай суулаллах хайхаты, суруналы структурар буланы общественный бодомучунай А. В. Ермолаева 1050 солкубайнан эи тололо.

Ойчуутуур - бичбаримыг
муннахха тил элпиг 5 киби
нигэр-ойдотор үлэни билин-
наахтыг муннахха, ошон ра-
бочайдар үлэр активност-
рын оро көтөрүүтэ, бөрөздэг,
дмссексининини тунсарыг
төрүү бэлар өмүдүнэх эми-
лэри, сүбэлэри килэрбети-
лэр.

Е. ГУЛЯЕВ.

Профессорский
6.18x

Эдгээр суудын түмүүгэр бэрэгдэн, үзэс дэвсгэрийнхөөрөөн сайн, үзэгтэй уушгуу, бэл суутганын түбэлтэлэр тах-
татгалданаар. Холбоур, тий.
Местников Н. В. кэргэтаран
атардсан суутгачил. Раб-
чидар Омошеников Н. Н.,
Крисильников Н. В. бэрэгдэн,
дэвсгэрийнхөөн сайн үзэг-
тэй уушгуушугтара. Рабочай-
дар Пермиков Н. Е., Гуляев
Н. М., Нортягин Е. А. ит-
гэсэн үзэгс тэсгэсэн
мэсткочил дүүлэгмшугтара,
онд кеннэрүлээр тилларын
бэрэгдэнэр. Токтовикс Пах-

Бүгүн Ракетнай сэриилэр уонна артиллерия күнэ



МССНВА, Сатинный 7 нунд, 1970 сыл, Улуу Октябрьской социалистической революция 53
сылын быраахыннынтартыл-
Кыбыл площадка байланыш парад биримастигар.

Сага бөһүөлэк уота-күөһэ
чабыллыа умайда

[illegible]

Октябрда бугардан иккел-
тин кунларатор илдраксе-
лер эссе бир уруулуни-
лер. Кунилер бугардан иккел-
дини уелун, тугалди сабел
маралдин сага динилтин
улулулесталар. Сага бугу-
луни бугул кунун сатт
малмел маллар сага

дөңлөргөн малайхынаат
лар. Оттон икин уюса
дөңлөргө «Сарданга» м
чат-комсомольскай фе
Матыгар үлөлөр эдэр а
чттар олождолор. Биле
баанын тутулдар.

Ити курдун сагга бөлү
лук уота-күөһө чаңылы
умайда.

С. ПАВЛОВ

**БУЙУН, УЧУТАЛ—
КОЛХОЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЭ**

Ада дайдуу комүскүүр Улуу сарни ылазымгар хорсуу сарни-
киг, сарни киниттен бастын
учуутал, кини — калар пред
седателе Василий Сергеевич
ЛЫТКИН бүгүн 50 саанын туула-
да

Василий 18 сааһыгар көхөр
нолга киирбита. Чураччытаары
педагогическай училищедэ
уорамнига. Училищедэ уорамниг
тибэх сылыгар советскай Ил-
дэйдута немецкай-фашистскай
талабырдылыттар сериниин саба
тусуштара. Василий Сергеевич
1942 сыллаахха уорарин бүтэ-
рөн, Амма урайонугар Амма-
Илаахара сэттэ кылаастаах оскуо-
латыгар учууталлыык тийбиктэ.
Ол гынан баран, биир эрэ ий
үлэлиэт, бииргэ учууталлаабыт
табаарыкканын, баалыга Амма
райсоветин солбууар председате-
ла Лаврентий Лаврентьевич
Александровтуун кыргыс хонугу-
ттук аттенииттэ.

Василий Сергеевич Доаской,
учус Украинской юния малый
сы Белорусской фронтира,
обучай артиллерийской полка
отделение командирания сугус-
палабыта. Ус тогуд башырбы-
та 1945 сыд техукуны 12 ку-
нугар марганитер Ирма Степа-
новнаа бу курате сугубыта.

«Мин нэннэ матарааһын он-
нугар сымнаас, сыдрат нумах
матараастаахпын, сыттыгын он-
нугар халыг өрбөх сыттыктаах-
дын. Мэннэ чугас доборун, олох-
пун көмүснүүр, өлөрөөрү гын-
мыты умсары көтөр винтовкаң.
Мэннэ үөрүүкөтүү оннугар бөм-
бө эстэр, снаряд дэлби тэбэр
«Натисша» уһун-уһуннун өрө-
тынаар. Музыка оннугар—мотор
тыаһа. Мин олобум кун аайы бу-
курдуу сабаларан барар». Саха
директордөд-сержант адригас
духубуйата «oh» ди хытаана-
ан иһин сакалтын түһөрбөс өр-
хөрүн сөрүһүт ыт». «Мин тус-
пуан санардааман. Дьыллоох
буоллахпына тыннаах сын-
дыам. Сотору Берлини норуух-
пүт. Берлингэ кыйаһы былаа-
рын бөһөмөхтэ»,—диэн эрдэ-
аахтын суруйара. Кини Польша
толицатын Варшаваны бөххө
доһупта уонна икитин курдук,
«төх ардарар, Гитлер уйаһытар»
—Берлингэ кыйаһы аманатын
сэлэрдиспити. Вилития түөһүтэр
сүлүмүрлүүр «Варшаваны бөх-
төөһүн иһин», «Берлинн ыһы-
һын», «Войбууй үтүөлэрин
иһин» уо. д. а. медаллар иһин
эрдэһ, хорсун сэлэнат эбитин
тэрэһиллэтэр.

1946 сэлэлэххэ төрөөбүт Алардигар эргилэн калы таптыр илэинин эдэр ычаты үөрүтүн-гүнтинигэ үлээбэбэ, Якутскай-даагы үчүтөлскай институту катэхтэн үөрөнэн бүтэрбэ. «Поруот үөрүдиритин туйгунаа диил эвэчч, Саха АССР Верхов-най Советыа Бочукугай Грамота, төрүтүнн эдэлүтүн сүрэх-тэргүтэр билигин да сойбөтөх таптал уонна ытыктабыл кини үчүтүтэ билимтүүнэ кайра үлээбэтин чыалыады кини сүлүс.

1959 снл. Парти тн хайз-
ийстыбытн орс нэгдүүлэ, нэд
дарынн хайччыггыг эрчим
нээхтн ылар. Василий Сер-
гейич Лыткин бодонхойбуу Ка-
ленин аатынн, нэрин Эрмэн
Эрмэнн аатынн колхозтор

сөзбуйлар председателинин таълимлар. 1965 сылтан бүтүмүт күнө ишари Кара Маркс астынан көпкөс бырамынчылыгытын предсидатель.

Бу 11 сая устата төрөөдүүсэбэй Бахсын сайдарын тууларын туулар үгүс сиртин бичирде. Азия-Алаас азия ийилан озорор, кира-иэра хотонордоох фермалай чомохтон нүлөр. Дайыс механикэрэчиний фермата — байыс биэр улаан бөһүлөк. Байлгын Чаманара, Толон бөһүлөктэрингэр арытлах муосталаах, сагаланы тинитлах хотоннор туулаадылар. Аны сүсүбүттөр тункитох алаастар өрүхотуу баладаннарын туурт аркыннгар хаайтаран чукуусаттар. Кинилэр дымкэрэ-уестар оочулаадылар, кулуунтаах, өрө комбинаттаах улахан бөһүлөк төргэ кноризайлэр. Вийыл ну бүр Москва Улуу Октябрь 53 саялы быраафисиниыктыгарын үгүс маллар байлэрин телевиордарыгар көрдүлэр. Арийах сых ийигэр Чаманарада кулуун, өкүлэ, интернат, өрө комбинатын, очка, учууталлар уюлтайдырын бөдөн-саахы сага дымкэрэ дымкэстилэр. Кини-куон саржтар, электростанция, нефте-баз — колхоз-прохвоственный чууууларынан эмнэ кнорини шарыктаннарын туурун эстилэр.

Карз Харис аягынан калган — оройуон экономикасына өтүккө бөрү турукташ хайаалысты-баларынан биридестер. От хо-муурдугар оройуонга ички сиз субүрүчтү бастаата. Алаалык ба-занын ити курдук үчүгөйдик то-ринон турал, ынах сүөбү, сымты аласаанын таппа элбегин, бөрү-батын тутуларан ийэр.

Василий Сергеевич салайа-чы башчытынан дону итинини мөлдүн дыйрыктанар. Колхозка бастын үлүсүх сымтыгыттар, минныксыттар, бостууктар, са-һыл көрөмчүлөр, түүүлөөхтүттар, механизатордар уо, д. а. ийэр-төр. Колхозка кылшабынай зо-телингынан үлүсүн сымаран Ма-карова Е. М. РСФСР Верховный Советын депутатынан талымлы быта.

Василий Сергеевич итннх
үтс өрттөөх үлэт «РСФСР тээ
хайааймстыбатыгар социалисти-
ческыйды куоталаһынтын гүй
гуна» значогунан, «Килбикшэ»
үлэтин ижин, В. И. Ленин төрө-
бүтэ 100 сыла туолуутун бэлэ-
гэмнэ медальынан, үтс Бөлүүтү-
най грамоталарынан сыйланам
чыта.

Кини — дэбэх оролоох дин коргон ташталлах цэцэг. Удхал уола Сэрехэ Түхөөмөний сайн флюид туйгуунуу сулуусалмай үрдүү кылаастаах морик буолар оргилмита. Бастагы разрядтай түстүүм. Убайа калэрин хытар ниймэ үөл барыта. Атын оролох үөрэнэллэр.

Ара дойдуну комуускуго Улау-
сария хереун буйунулар, туйуу-
учууларга, оройуон тыатын ха-
йаайыстыбатын элбурдүкү са-
лайаччыларыттан биридестери-
гэр өссө үрдүк ситиһилэрин,
улаахтар гуну баһаарыт.

Г. ЕФИМОВ,
революционер, бойбуу уон-
на үлэ албан аатын арыйар
идары куллубун председатели.

УДАТЫННАРЫАХХА

Азудуулатын үндөмүлүк, кичине-
ка өңүрөт тайнарымын улуу-
ттарында уюна үлө катчы-
тыбын түнсөрынга бөдөнө ит-
бастар баалаар. Хайхайыстыбан
идай суок үлэлөөһин, үстөлөх
буруйдактартын элпестөөһүн
спешит, ирөөбүлү түрүөрбүт
буалуу саларын тахса, үүрүл-
тэр. Халобур, үс динелайы
станцияны тигирон көбөстүлөр.
Итианаах подотчестия да кайы,
буруйдаах даяаны бузулла
илки. Тонары-елесары Ноон Н.К.
ошөөдөр автомашинаны көстүлө
суок илдиы унатын көбөстө-
түн аныа да дүүүлүт кайы-
тэр. Бабада бирингөдөтүлөр эл-
бик үдү ороскуостуан туттүр-
бүт 2 километр усталаах бу-
тайдыр үкөс суулабүт. Зайык
оту сымлы сүтө. 126 ымак кы-
тараканытар ким элсөөнөмө-
мөт. Стосүлүт Гуляев А. М. 2

Дамиткан, производствон ре-
зервларин муштутуруук туура-
лыг, калачиликнин уюмна ка-
рысталаыны утуулуктын анык
ко килдеринин уюмн шыгыгн
буулдир, малдыгн ырахан ба-
лайлашыгын тааарар кыла-
тар талару Бакларе кылды
тудушталдыбатар.

Уюмсай мунибас партиянай буюу улэтин артолон сывахат та уюмса партиянай тэрибэр, политическай нитэр үлэс бээр нтэрэстэри туоратарга туһалайын кинэ уурнары ыланый. Партиянай тэрибэ секретарисини Макаров Н. Е. ылыманы.

С. ЗАХАРОВ.

Бу сипмек Москва скупка-
ра Н. В. Мелишкова мас-
республиканский олимпийский,
культуры Казахстана ССР
казахстанской уюулам Демни-
тай оройуонутар Фридрих
игелье айткан колхозна
ууруулауулах Ф. Зигелье
культурагийн оюонон футар-

ССТА фотехрониката,
В. Чолакич фотот.



(Итого 1 стр. кер.).

[illegible]

Диринг бөхтөөлөгч 70 мянган баа Е. А. Максимовт хэдмэл сүүлэг бичигдэж "сүртүүтүү" мэтэр. Ийн байдалыг бидэнд 2600 солк. Ону 2975 солк. таарда. Бидний Алесеевичлар Диринг орто асуултын нэмээлэн үерхэгччигчээр, онуу нилээс үерхэгччигч Мамз Нуралын салалымтайн, 400 солк сүртүүтүү мэтэл нэмээлэгчтэр. Кыр-орос нилээлтэйг С. С. Тарабукин 27 солк., Е. С. Пудев 30 солк. Галин суул тус тусла сууналалары, наймаатны илэн залалтар. Орто бичигч директора М. Е. Переломо II 4 солк. сууналал 19 учуулалар Н. Г. Старостин 9 солк. сууналал 23, Т. А. Макарова 64 солк. 16 тус-тус корунгаре суулуугтар.

Сибзэс Дзярэншэсэ отделени
та (начальниктар П. В. М
зблэс, Г. Г. Коронис) пера
дчэснай Ячэсчэ миблэсчэ
рэ сурутууга байнал Дзян
хостолуун үзлэгчилтэр.

C. ЭВЕРСТОН.

— Бүтээхэдээ анхны анхны аргаар оролцож салбарын өргөтгөлийн алтын эргэлтээр мэдээлж байсан билээ.

Автобус байдал кышкыны
маршрутулар санга уларкыла
нар киндикээр уонна ессе д
ириэхтэрэ. Биллэнти с
нар автобус сөтиннэ 13 кү
үтэр оройуон биэр уһутар
Беломобснэй Армылазбар
нидэ. Ити күнтэи мээ хэс
уи аайы Чакырга хонон ба
нар оройуон киниккэлэ эргинэ
Армылазхха сымдыра олох
ондэ. Бу автобус Чакырга
Толоон бөһүлээгэр) хонон ба
нар сарсмарды 7 чааска онто
омгон аянга турунар. Ха
лахсмыт — Дирит — Одуулуу
— Чупачы маршрутуна

Горюбуи
мунгуа

Кизилташ, дөң көңөр-байыра
туңгыз историк кайна, сытыган
көп ырымдар, сүтөн өңдөр
Күңлү үйгө йауу. Эмгек те
реңдөр, өңү үңгүзүл өңтө
төр асыныра сытыга айыма
өңөр.

[illegible]

Чураччы сакланмышлар. Ону-
дун кол-лорун дикторлар
малым, үлүстүн малм
ордун. Малм ор таргачылар
ор малмалар туру малм
баччылар булбул. Малм
уни малмалар малмал ор
ор малмалар куруу бул
малм. Малм малм малм
малм ор турумалм. Чу-
раччы 2 №-дун малмалар
Ону-дун уни Хаймалм
малм бу булбул турумалм
малм малмалар малмал
малм.

Далгаар сайнхуу булчухтай
дэг? Дамжлалтай гаралтай
малчдаар оролцор, шинэ хөрөн
гээр хувижа, «түүн хувил
уулд»-аар, эрхтэн үүснэ ахи
нх тархалтайгаар, фермер
хувилуучинхуу үеийнх бичдэг
ривжээ, эдгээр үүснэ далай
архчдаархуу бодлогынхуу
хувилуучинхуу бодлогынхуу. О
чиг сайнхуу жинхэнэ ривжээ
хувилуучинхуу, бичдэг ривжээ
жинхэнэ бодлогынхуу булчухтай.

[illegible]

айяланы сарсарда 9 часка оройуон ктинигэр кэлэр. Онтун 10 часка Уһуу Куол — (Сыла) — Улахан Кул — Калык — Арылланнар маршрутунан айянын салгылар. Күнүс обизт саганы Велотрибской Арылланнар тийэр уон

на туту кэлбит маршрутунан Чурагыгга төшөөр. Чурагыгга тан кино 4 часкаа Чыгысга лаво барар маршрутунан күннээд айаным түмүктүү аттанар. Бу автобус итинчий маршрутунан Якутскай — Восточный ардыларыгар автомашинна еткел абылларар дини сымт.

18. 2000

Наблюдения — ординатор и старший доктор узкого терапевтического профиля: врач-кардиолог Николай Соловьев (ординатор) Макарова М. И., Миндугалин (ординатор) Перемин А. И.) Бюро врачей. По наблюдательности, профессиональной манере поведения и по результатам регистрации.

[illegible]

Санитарнай-профилактикастай
дэахалар инхаланималар (фитот
сүлс, Нейролгитин ортогустар (с
сүлс) жасан адалаары сэлэх.
Бу үлс» «механизм ажилтар
«Жинт» - обществ чиглэлээр
ажиллалар нэлэ. Малга сөрөг
сүлс жинт» сүлс сиймална
халларин туйлуудур бигр доло
бур адалалан. Нанжарална б
лүүлсг раллини элсгилмал
марийттин сөрөгн туйлал б
сүлс интерсору сиймални
адалагатахалар.

Тус байг сийснэгийн тугзугуу-
буу, санитариай нуулурайн ба-
маарачи тугзуган өссө биндэ
арда тийнхон. Төрөншугд
ардсугуу хари ардсугуу-
гийн үрөтөр мөстөгдөр. Тө-
рөлсугд мадаамаарачи сар-
чимы уйна кумаарачи, тө-
рөлсугд сугуурын илгичи бэ-
ри, биндэсугуу, сугуууу да
түгдөр.

дьявола.

Якутский — Бестях суолу алыллыабына экиэ былырылгы курдук, икки автобус бииги оройуонмут нэһилиэтин сырдыгын хааччыйыда. Оччоҕо биир автобус Бестях — Майа — Табаа — Абалаах — Олочой — Бүтэйдээх (Минэ-Хангалас бөһүөлүктэрэ) Хайахсыт — Чурапчы — Арылалаах (Белозыбская) маршрутунан сыдыада. Икки Арылалаахта хонуоҕа уонна сарсымарда ити маршрутунан Якутскайдыада. Иккис автобус Бестях — Төмүлү, Нуорадана — Мугудай — Чурапчы — Одьууун — Дьини — Хадвар — Хайахсыт — Чакыр маршрутунан айаннаан Чакырга хонуоҕа. Сарсыныгар ити маршрутунан экиэ Якутскайга төмүтүөдэ.

Иргэдийнхэр чөлөөтгүдэр үлсэ байнгын — бидр — киши мнхстэ. Кишидэр бастайаамай үлсэтэр түбүгэр үгүс нхсэтни барар, уурактар, дьаһаллар ыһылдылар. Оз үрдүнөн биччигинга днри байнгынга суот, алсрор болуолктар багалар. Уруккута бүтүн ретубайка үрдүнөн ыгырымаллах Одуулуги, ону тэгэ Хаайалыт, Муудай нойалынктэрин кишидэртэр байнгыластар дьаһ биччатытар днри үлэни илнктар. Бу туулуйлуубат итаран туератар өнүктар ити нойалыктэр салыйааччылара аралстан күмүлүлүрү, күөтүмүрү оро салылар.

Көпчүлүк саямаларга ыңгайлуу үчкөктүн пайышы далайда. Ушул үчкөктүн үчү да көрүүгө, зарыяныкта сүйлөш, бойдоо саямалар ыңгайлуу болушар. Көпчүлүк утары сөөктөсү далайларга ыңгайлуу гөрүшүрүктүн алаштыруу. Сөөктөр туора турсаларга табылгыбайт.

[illegible]

М. ИВАНОВА,
ИНФЕКЦИОНИСТ-
врача.

Редактор Н. П. СИДОРОВ.

Чурапчы срайуонга,
Чурапчы сэлкэннэстэ,
Н. Марис уул. 12 №-ра

ТЕЛЕФОНАР:
Редактор—0-89

Отделар—0-90
Уулсай етдел—0-91
Талаграфия—0-95

Редакцияда ыңгар сурунна аадырыны, араспааньаны, ааты, аба аатын хайаан да толору суруллуохтаах.

БИННИГИ ААДЫРЫСПЫТ:

Чурапчы сройсуннады типография.

Taxтар эхвина 2423